



डेडीफ्रेट क्रेट कोरीडोर

डेडीफ्रेट क्रेट कोरीडोर कार्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.

(भारत सरकार का उपक्रम)

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited
(A Govt. of India Enterprises)

Result for the post of Junior Executive (Signal & Telecommunication) against Advt No. 01/DR/2023

1. Based on the performance in the Computer Based Test (2nd Stage CBT) held on 17th December 2023 for the post of Junior Executive (Signal & Telecommunication), candidates whose roll numbers have been mentioned in Annexure-I, have provisionally been empaneled for Document Verification and Medical Examination in the order of merit as per notified community-wise vacancies and following extant reservation rules.

2. Community-wise/category-wise cut-off marks are as under:

Community/Category	Cut-off Marks
Un-reserved (UR)	91.5385
Scheduled Caste (SC)	83.5897
Scheduled Tribe (ST)	74.8718
Other Backward Class (OBC) (Non-Creamy Layer)	90.5128
Economically Weaker Section (EWS)	86.9231
Persons with Benchmark Disability (PwBD)	60.5128
Ex-Servicemen	76.6667

3. An e-mail and SMS is also being sent to provisionally empaneled candidates on their registered e-mail id and mobile number to download e-admit card for Document Verification (DV) wherein complete details of date & time of DV, Medical Examination and detailed instructions will be mentioned.

4. In case candidate does not report for DV/Medical Examination on the stipulated date and time as mentioned in the e-admit card, his/her candidature will be treated as cancelled. DFCCIL will not entertain any request for change of date and time schedule of DV/Medical Examination.

5. The candidates provisionally empaneled for DV should produce all the documents in original along with one set of duly self-attested copies as per Annexure -II of this Notice.


6. Candidates may note that after completion of DV, they will be sent for Medical Examination normally on the next day of DV. In case, the DV/Medical Examination could not be completed on the specified date, it will be rescheduled on the next available date at the same venue. Candidates are requested to come prepared accordingly. No hotel charges and other incidental expenses incurred, if any, will be reimbursed.

7. Filling up of vacancies is solely at the discretion of the Management based upon the suitability of candidates and administrative requirements. No claim will arise for appointment, if some of the vacancies are not filled due to unsuitability / insufficient number of candidates etc.

8. The candidature of the shortlisted candidates is purely provisional and subject to being found suitable in DV and Medical Examination and is liable to be cancelled, at any stage of recruitment process or thereafter, in case of any inconsistency/deficiency in the data furnished or any

Open Market Recruitment – Advt 01/DR/2023

पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालयपांचवा तल : सुप्रीम कोर्ट , मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली 110001
Regd. & Corporate Office: 5th Floor, Supreme Court Metro Station Building Complex, New Delhi-110001
Tel.: +91-11-23454700, Fax: 011-23454701, Web: www.dfccil.com CIN: U60232 DL 2006 GOI 155068


1

malpractice on part of candidates coming to notice of DFCCIL. It may be noted that merely shortlisting or calling a candidate for DV/Medical Examination does not entitle him/her in any way to an appointment in the DFCCIL.

9. While every care has been taken in preparing the provisional panel of candidates shortlisted for DV /Medical Examination, DFCCIL reserves the right to rectify any inadvertent error(s) or typographical/printing mistake(s). DFCCIL regrets its inability to entertain any correspondence from unsuccessful candidates.
10. No Stand-by List or Panel will be maintained. (Refer to para 11 (ii) & (iii) of detailed Advertisement No. 01/DR/2023).
11. Link for checking Score Card will be provided shortly. Candidates are advised to regularly visit the official website of DFCCIL for regular updates and information.

Important: Beware of the touts who may misguide the candidates with false promises of getting them selected for the job by illegal means. The recruitment process of DFCCIL is fully computerized & transparent and the selection is based purely on merit. Please remember that seeking illegal methods for recruitment is a serious crime and legal action may be taken against any candidate found indulged in such activities besides debarring the candidate for current and all future recruitments of DFCCIL.

Date: 08/02/2024


AGM/HR/DFCCIL

Annexure –I

The Roll numbers of the provisionally empaneled candidates for Document Verification/Medical Examination for the post of Junior Executive (Signal & Telecommunication) against Advt No. 01/DR/2023 are given below in the order of merit. The candidates shall report at 3rd Floor, DFCCIL Corporate Office, Supreme Court Metro Station Building Complex, New Delhi-110001 by 09:30 AM positively for the purpose of Document Verification on scheduled dates mentioned below and in their e-admit card.

SN	Roll Number	Date of Document Verification	Date of Medical
1	1120222200104	14-Mar-24	15-Mar-24
2	1351092200177	14-Mar-24	15-Mar-24
3	1260592200144	14-Mar-24	15-Mar-24
4	1601972200093	14-Mar-24	15-Mar-24
5	1330992200234	14-Mar-24	15-Mar-24
6	1351102200128	14-Mar-24	15-Mar-24
7	1270682200150	14-Mar-24	15-Mar-24
8	1361182200142	14-Mar-24	15-Mar-24
9	1330992200247	14-Mar-24	15-Mar-24
10	1441562200216	14-Mar-24	15-Mar-24
11	1351092200172	14-Mar-24	15-Mar-24
12	1260592200434	14-Mar-24	15-Mar-24
13	1330992200261	14-Mar-24	15-Mar-24
14	1531722200387	14-Mar-24	15-Mar-24
15	1120202200073	14-Mar-24	15-Mar-24
16	1120172200053	14-Mar-24	15-Mar-24
17	1591932200055	14-Mar-24	15-Mar-24
18	1591932200049	14-Mar-24	15-Mar-24
19	1361192200066	14-Mar-24	15-Mar-24
20	1120202200015	14-Mar-24	15-Mar-24
21	1381322200139	14-Mar-24	15-Mar-24
22	1120182200089	14-Mar-24	15-Mar-24
23	1190422200122	14-Mar-24	15-Mar-24
24	1120192200197	14-Mar-24	15-Mar-24
25	1401442200168	14-Mar-24	15-Mar-24
26	1280792200120	15-Mar-24	16-Mar-24
27	1571852200285	15-Mar-24	16-Mar-24
28	1351092200132	15-Mar-24	16-Mar-24
29	1260592200522	15-Mar-24	16-Mar-24
30	1391422200071	15-Mar-24	16-Mar-24
31	1140362200028	15-Mar-24	16-Mar-24
32	1260592200007	15-Mar-24	16-Mar-24
33	1351102200141	15-Mar-24	16-Mar-24
34	1300862200263	15-Mar-24	16-Mar-24
35	1351092200111	15-Mar-24	16-Mar-24
36	1280792200111	15-Mar-24	16-Mar-24
37	1320922200397	15-Mar-24	16-Mar-24
38	1320922200061	15-Mar-24	16-Mar-24
39	1351102200039	15-Mar-24	16-Mar-24
40	1341022200242	15-Mar-24	16-Mar-24
41	1381322200677	15-Mar-24	16-Mar-24
42	1341022200381	15-Mar-24	16-Mar-24
43	1381322200938	15-Mar-24	16-Mar-24
44	1120162200215	15-Mar-24	16-Mar-24

SN	Roll Number	Date of Document Verification	Date of Medical
45	1120162200213	15-Mar-24	16-Mar-24
46	1120192200009	15-Mar-24	16-Mar-24
47	1120162200095	15-Mar-24	16-Mar-24
48	1341022200061	15-Mar-24	16-Mar-24
49	1341022200137	15-Mar-24	16-Mar-24
50	1351092200113	15-Mar-24	16-Mar-24
51	1441562200192	18-Mar-24	19-Mar-24
52	1260592200678	18-Mar-24	19-Mar-24
53	1591942200265	18-Mar-24	19-Mar-24
54	1591942200143	18-Mar-24	19-Mar-24
55	1591932200065	18-Mar-24	19-Mar-24
56	1210502200001	18-Mar-24	19-Mar-24
57	1260592200051	18-Mar-24	19-Mar-24
58	1180402200460	18-Mar-24	19-Mar-24
59	1120202200115	18-Mar-24	19-Mar-24
60	1531722200365	18-Mar-24	19-Mar-24
61	1361182200081	18-Mar-24	19-Mar-24
62	1381322200561	18-Mar-24	19-Mar-24
63	1120222200088	18-Mar-24	19-Mar-24
64	1140362200235	18-Mar-24	19-Mar-24
65	1341022200313	18-Mar-24	19-Mar-24
66	1381322200353	18-Mar-24	19-Mar-24
67	1120162200124	18-Mar-24	19-Mar-24
68	1431502200130	18-Mar-24	19-Mar-24
69	1361192200179	18-Mar-24	19-Mar-24
70	1260592200495	18-Mar-24	19-Mar-24
71	1391422200099	18-Mar-24	19-Mar-24
72	1351092200048	18-Mar-24	19-Mar-24
73	1341022200298	18-Mar-24	19-Mar-24
74	1381322200099	18-Mar-24	19-Mar-24
75	1120222200064	18-Mar-24	19-Mar-24
76	1541752200154	19-Mar-24	20-Mar-24
77	1270672200269	19-Mar-24	20-Mar-24
78	1591932200044	19-Mar-24	20-Mar-24
79	1351102200129	19-Mar-24	20-Mar-24
80	1140362200134	19-Mar-24	20-Mar-24
81	1120202200197	19-Mar-24	20-Mar-24
82	1120182200076	19-Mar-24	20-Mar-24
83	1591932200013	19-Mar-24	20-Mar-24
84	1120212200191	19-Mar-24	20-Mar-24
85	1381322200778	19-Mar-24	20-Mar-24
86	1351092200120	19-Mar-24	20-Mar-24
87	1190422200037	19-Mar-24	20-Mar-24
88	1361182200194	19-Mar-24	20-Mar-24
89	1270682200137	19-Mar-24	20-Mar-24
90	1120202200090	19-Mar-24	20-Mar-24
91	1381322200446	19-Mar-24	20-Mar-24
92	1110112200199	19-Mar-24	20-Mar-24
93	1260592200182	19-Mar-24	20-Mar-24
94	1120202200176	19-Mar-24	20-Mar-24
95	1300862200036	19-Mar-24	20-Mar-24
96	1341022200204	19-Mar-24	20-Mar-24

SN	Roll Number	Date of Document Verification	Date of Medical
97	1431502200005	19-Mar-24	20-Mar-24
98	1330992200175	19-Mar-24	20-Mar-24
99	1140362200239	19-Mar-24	20-Mar-24
100	1601972200090	19-Mar-24	20-Mar-24
101	1591932200052	20-Mar-24	21-Mar-24
102	1591942200279	20-Mar-24	21-Mar-24
103	1351092200108	20-Mar-24	21-Mar-24
104	1571862200032	20-Mar-24	21-Mar-24
105	1280792200381	20-Mar-24	21-Mar-24
106	1330992200056	20-Mar-24	21-Mar-24
107	1260592200048	20-Mar-24	21-Mar-24
108	1260592200692	20-Mar-24	21-Mar-24
109	1371302200001	20-Mar-24	21-Mar-24
110	1401442200170	20-Mar-24	21-Mar-24
111	1381322200337	20-Mar-24	21-Mar-24
112	1361192200123	20-Mar-24	21-Mar-24
113	1591932200005	20-Mar-24	21-Mar-24
114	1361182200151	20-Mar-24	21-Mar-24
115	1120192200081	20-Mar-24	21-Mar-24
116	1401442200015	20-Mar-24	21-Mar-24
117	1531722200485	20-Mar-24	21-Mar-24
118	1270682200038	20-Mar-24	21-Mar-24
119	1320922200282	20-Mar-24	21-Mar-24
120	1260592200452	20-Mar-24	21-Mar-24
121	1140362200056	20-Mar-24	21-Mar-24
122	1260592200835	20-Mar-24	21-Mar-24
123	1330992200344	20-Mar-24	21-Mar-24
124	1341022200380	20-Mar-24	21-Mar-24
125	1481662200008	21-Mar-24	22-Mar-24
126	1300862200329	21-Mar-24	22-Mar-24
127	1280792200282	21-Mar-24	22-Mar-24
128	1320922200034	21-Mar-24	22-Mar-24
129	1581912200020	21-Mar-24	22-Mar-24
130	1341022200354	21-Mar-24	22-Mar-24
131	1330992200095	21-Mar-24	22-Mar-24
132	1280792200011	21-Mar-24	22-Mar-24
133	1461622200076	21-Mar-24	22-Mar-24
134	1320922200007	21-Mar-24	22-Mar-24
135	1280792200018	21-Mar-24	22-Mar-24
136	1330992200215	21-Mar-24	22-Mar-24
137	1381322200853	21-Mar-24	22-Mar-24
138	1381322200264	21-Mar-24	22-Mar-24
139	1180402200108	21-Mar-24	22-Mar-24
140	1381322200194	21-Mar-24	22-Mar-24
141	1280792200409	21-Mar-24	22-Mar-24
142	1381322200811	21-Mar-24	22-Mar-24
143	1180402200284	21-Mar-24	22-Mar-24
144	1381322200762	21-Mar-24	22-Mar-24
145	1120162200004	21-Mar-24	22-Mar-24
146	1401442200003	21-Mar-24	22-Mar-24
147	1140362200004	21-Mar-24	22-Mar-24
148	1120162200005	21-Mar-24	22-Mar-24

Check-list of documents to be produced for Document Verification			
SN	Particulars	Please tick (√) mark	
		Original	Self-attested Xerox
1	Matriculation/Secondary (10th) Examination Certificate and Marksheet for verification of Date of Birth (DoB) (failure to present the same will render the candidature of the candidate being cancelled)		
2	Certificate for SC/ST/OBC-NCL/EWS/PwBD/Ex-servicemen candidates issued by Competent Authority in the prescribed format.		
3	OBC-NCL candidates are required to submit a valid OBC-NCL certificate certifying "Non-Creamy Layer" status which shall not be older than one year at the time of Document Verification to get the benefit of OBC-NCL reservation.		
4	EWS candidates require to submit the valid Income and Asset Certificate which shall not be older than one year at the time of Document Verification to get the benefit of EWS reservation.		
5	Final Certificate issued by the respective University/Institute/Board of ITI/Diploma/Degree (As per prescribed qualification).		
6	Mark Sheets of all semesters/years of ITI/Diploma/Degree course (as per prescribed qualification) issued by the respective University/Institute/Board.		
7	If any University has awarded grades (CGPA/OGPA/CPI/DGPA or letter grade) instead of marks, then the candidate should provide percentage conversion formula from the Institute. Where no conversion formula is given by the Institution/University to convert CGPA/ DGPA etc. into percentage, the candidate shall have to submit a certificate from his/ her Institution certifying the same.		
8	The specialization should be clearly mentioned in the degree/certificate. In case, it is not mentioned, the candidate must bring a certificate from the College/University/Institution/Board duly signed & stamped by the Principal/Registrar clearly stating the specialization in which the candidate has acquired the said degree/diploma.		
9	In case where provisional degree/marksheet is issued and not the Original Degree Certificate, candidate has to submit a certificate from the College/University/Institution/Board duly signed & stamped by the Principal/Registrar in regard to non-issue of original degree certificate/marksheet and certifying the particulars of the provisional degree/marksheet.		
10	The education qualification certificate viz. original or provisional should contain the date of issue. In case date of issue of these certificates is after the crucial date prescribed in the Advt for acquiring the essential qualification, then the consolidated mark sheet with date of declaration of the result of final qualifying exam or individual mark sheets of all the semester/Years with date of declaration of result on each should be submitted. In case of non-availability of date in any of these mark sheet/certificates, a certificate from the College/University/Institution/Board to this effect (indicating date of declaration of result) should be produced at the time of document verification.		
11	In case Degrees/Diplomas/Certificates awarded through Distance Learning/Part Time/Correspondence Mode of Education, then candidate shall also produce approval given to the University/Institute that the above Degree/Diploma/ Certificates are		

	recognized for employment in Central Government by the relevant Statutory Bodies for the relevant period.		
12	If any document/certificate furnished is in a language other than Hindi or English, a transcript of the same duly attested by a Gazetted Officer or Notary is to be submitted.		
13	Candidates who are employed on regular basis in Government/Semi-Government/Public Sector Undertaking/Autonomous Bodies are required to produce a "No Objection Certificate" from their present employer in original at the time of document verification failing which candidature of the candidate is liable to be cancelled. <u>Departmental/Regular employees of DFCCIL</u> are not required to produce "No Objection Certificate", but shall produce Vigilance and D&AR Clearance.		
14	For Ex-servicemen: (a) Discharge Certificate/NOC from the Competent Authority indicating the number of years of service in Defence, if discharged from Army/Navy/Air Force. For this purpose, please refer detailed Advertisement. (b) Serving Defence Personnel Certificate as per Annexure -I(D) of detailed Advertisement, if applicable. (c) Undertaking as per Annexure – I(E) of detailed Advertisement. (d) Also, the Ex-serviceman candidate who have acquired the Essential Qualification/Trade as part of their training in Defence Services should bring appropriate equivalency certificate.		
15	Disability certificate in prescribed form issued by Competent Authority in respect of Persons with Benchmark Disabilities (PwBD) Category. For this purpose, please see detailed Advertisement.		
16	The complete print out of e-admit card issued for document verification.		
17	The complete print out of e-Admit Card issued to the candidate for the Computer Based Test (CBT) and subsequent exams i.e. CBAT, if any.		
18	Five coloured Passport Size latest Photographs		
19	Aadhar Card		
20	Permanent Account Number (PAN). If not allotted, attach photocopy of applied for acknowledgement receipt.		
21	Any other certificate, as specified		
